



IARU HF (KT)

MEĐUNARODNA PROCEDURA ZA RAD

U VANREDNIM PRILIKAMA



Usvojena od svih IARU Regiona

adaptacija na Bosanski Alen Ruvic E71AR

HF MEĐUNARODNI POSTUPAK RADA U VANREDNIM PRILIKAMA

1. Općenito

Amaterski radio je jedan od načina komuniciranja putem radija koji je osnovala Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU).

Servisi koji djeluju u vanrednim prilikama imaju apsolutni prioritet u odnosu na sve ostale servise.

Djelovanje u vanrednim prilikama zahtijeva brz, ispravan i kvalitetan prijenos poruka.

U amaterskom radiju se ne podrazumijeva brzo, ispravno i kvalitetno prenošenje poruka, zato svaki operator mora osmisliti kratak, brz i nedvosmislen način pripreme poruka što se postiže vježbom.

2. Poduzimanje mjera u slučaju vanredne situacije

- ako čujete riječ "hitno", "poziv za pomoć" ili kraticu QUF – prestanite sa emitovanjem i slušajte.
- ako čujete takav poziv – saslušajte, razmislite o njegovom sadržaju i sve šta ste čuli zapišite,
- ne napuštajte frekvenciju prije nego što budete sigurni da niste u prilici da pomognete i da je neko priskočio u pomoć.
- nemojte se odazivati prije nego što budete sigurni da možete pomoći.
- Slijedite upute koje vam daje stanica za kontrolu radio saobraćaja (ako postoji). Saobraćaj kontroliše stanica za vanredne prilike (Upravna stanica) ili stanica koju je u tu svrhu ona odredila.
- Poruke trebaju biti kratke – ne odašiljajte beskorisne informacije.
- U slučaju kada druge stanice ometaju uspostavljenu vezu, Upravna stanica ili druge zadužene stanice bi trebale odaslati riječ „hitno“, "pomoć u nesreći", „prekinite sa odašiljanjem“ ili kraticu QUF stanici koja ometa.

Sistematično prikupite slijedeće podatke:

- Kada? (datum, vrijeme, frekvencija)
- Gdje? (mjesto nesreće)
- Što? (šta se dogodilo, šta treba učiniti)
- Kako? (kako se može pomoći)
- Ko? (Ko je umogućnosti pružiti pomoć)

3. Ograničena komunikacija

Amaterski radio možda je zadnja mogućnost komunikacije u hitnim slučajevima.

Ograničite se samo na to.

Savjetovanje i planiranje pomoći ostavite osobama i institucijama zaduženim za hitne slučajeve.

4. Obrazac poruke

Uspostavite kontakt sa osobama i ustanovama koje su zadužene za djelovanje u vanrednim situacijama ili akcije pomoći i budite im na usluzi u pogledu uspostavljanja kontakata sa ugroženim osobama.

Komunikacija je najefikasnija ako poruka do odredišta dođe u obliku kako ju je pripremio autor.

Svaki autor bi svoju poruku (telegramski stil) trebao napisati na sljedeći način:

Primjer:

ZA (TO): Doktor Denis Lisinović (Ulica 25, Sarajevo)

(Date) Datum i vrijeme (pisanja poruke) : 2150 Mart 17 (UTC)

_____ (tekst).

Crveni križ Tešanj (potpis)

5. (1)Kompletan Uvod (Preambula)

Stanica koja postavlja poruku u amatersku radio mrežu sastavlja Uvod(preambulu).

Uvod(preambula) sadrži sljedeće podatke sljedećim redoslijedom:

1.broj: (Serijski broj dodijeljen poruci)

2.prednost: (*hitna(E) *redovno(R) *prioritetna(P))

3.pozivna ili stanica porijekla poruke : Naziv(znak) stanice koja je prva poslala poruku u eter.

4.provjera(broj riječi u tekstu)

5.mjesto porijekla poruke: Mjesto porijekla je mjesto (grad, grad, selo, brod) odakle tvorac šalje svoju poruku.

6.vrijeme i datum arhiviranja: Kada je poruka nastala (po UTC)

Primjer:

1. br. 32 (serijski broj poruke 32)
2. (P) (prioritetno)
3. E71EZC (znak radio klub Zenica)
4. 19 (19 riječi u poruci)
5. Grad Zenica (mjesto nastanka poruke)
6. 2215 Mart 14 (UTC) (vrijeme i dan nastanka poruke)

Crveni križ Sarajevo (krajni primalac CK Sarajevo)

slijedi tekst:

Molimo pošaljite nam podatke o slijedećim osobama stop Damir Turudic Igmanska cesta 4 stop Ivan Pehlivanić Stup 12 stop Emir i porodica Bulevar 16 stop = Radio mreža za opasnost Zenica +

(2) Brzi Uvod(preambula)

Za saobraćaj u vhf-fm mrežama gdje je komunikacija jednostavnija, možete upotrijebiti kraću vrstu uvoda(preambule).

-*Broj* - Broj je serijski broj dodijeljen poruci

-*Stanica porijekla* - Stanica porijekla je naziv stanice koja je prva poruku poslala u eter

-*Vrijeme popunjavanja bilješke* – vrijeme kada je poruka nastala UTC

Primjer:

br. 4 (serijski broj poruke)

E73EKK (stanica koja šalje poruku za pomoć)

1832 (u 18:32H po UTC)

Bolnica Zenica (poruka za krajnju destinaciju Kantonalna Bolnica Zenica) tekst poruke: još dva ambulantna vozila potrebna u Kakanj

6. Primjer rada fonijom

- E71EZC ovo je E73EKK, imam poruku, OVER!

- E71EZC na prijemu, spreman sam, OVER!

E73EKK:

-broj: četiri

-EKO-SEDAM-TRI-EKO-KILO-KILO

-Osamnaest i trideset dva

-BOLNICA ZENICA, potrebna još dva ambulantna vozila u Kakanj u Rudarskoj ulici, kraj poruke. OVER

E71EYC odgovara: ponovi riječi poslije „POTREBNA“, nije prošlo dalje, OVER??? E73EKK: potrebna dva ambulanta vozila u Kakanj u Rudarskoj ulici, OVER!

E71EYC: primljeno broj 21 E73EKK: E73EKK
završava

-ok E71EYC završava.

7. Primjer rada cw

(zbog velike vjerovatnoće da bi se veze telegrafijom radile sa korespondentima koji govore jedan od stranih jezika, preporuka za sve komunikacije izvan granica E7 da se rade ne Engleskom jeziku, kao što je praksa u međunarodnom avio saobraćaju) .

- E71EYC de E73EKK qtc k

- de E71EYC qrv k

.-.- Nr 32 p E73EKK 24 Kakanj 2215 Jan 14 -...- Kantonalna
bolnica Zenica -...-

hitno potrebna dva sanitetska vozila u Rudarsku ulicu Kakanj -...-
Dom zdravlja Kakanj .-.-

- de E71EYC qsl 32 sk

- de E73EKK ok sk

početak poruke -.-

(- . . . - Pažnja)

znak za odvajanje -...-

(- . . . - Pauza ili znak =)

kraj poruke .-.-

(. . . . Nova stranica)

8. Fonetska abeceda(spelovanje)

Da bi izbjegli zabune koristite slijedeću fonetsku abecedu:

A	alpha- alfa	I	india- indija	Q	quebec- kvibek	X	yankee- jenki
B	bravo- bravo	J	juliet- Džulijet	R	romeo- romio	Z	zulu- zulu
C	charlie- čarli	K	kilo- Kilo	S	sierra- siera	X	
D	delta- delta	L	lima- lima	T	tango- tango		
E	echo- eko	M	mike- majk	U	uniform- uniform		
F	foxtrot- fokstrot	N	november- november	V	victor- viktor		

G	golf-golf	O	oscar-oskar	W	whiskey-viski	
H	hotel-hotel	P	papa-papa	X	x-ray-eksrej	

9. Posebne cw / rtty kratice za rad u vanrednim situacijama

QOD - možete li komunicirati sa mnom na ... ?
- mogu komunicirati s vama na

0.	Holandskom	5.	Italijanskom
1.	Engleskom	6.	Japanskom
2.	Francuskom	7.	Norveškom
3.	Njemačkom	8.	Ruskom
4.	Grčkom	9.	Španskom

Kratice	Pitanje	Odgovor
QTV	Da li ću vam čuvati frekvenciju . . . kHz (od . . . do . . . sati)?	Čuvajte mi frekvenciju ... kHz (od ... do ... sati)
QTX	Da li ćete sa mnom ostati na vezi do daljnjeg (ili do . . . sati)?	Biću s vama na vezi do daljnjeg za nastavak komunikacije (ili do . . . sati).
QUA	Da li imate informacije o . . . ?	Evo informacije o . . .
QUF	Da li ste primili signal za pomoć koji je poslao ...?	Možete nastaviti normalno raditi
QRM	Mogu li nastaviti normalno raditi? Možete nastaviti normalno raditi.	Možete nastaviti normalno raditi.
QRR	Da li ste spremni za automatski rad?	Spreman sam za automatski rad.

10. Ne zaboravite informisati vašu Nacionalnu Asocijaciju o vašem radu i postupanju u vanrednim prilikama.

adaptacija na Bosanski jezik

Zenica, 09.05.2020. de E71AR Alen Ruvčić
Asocijacija Radioamatera u Bosni i Hercegovini



PORUKA

SERIJSKI BROJ	PREDNOST	STANICA ORIGINALA	BROJ RIJEČI (PROVJERA)	MJESTO NASTANKA PORUKE	VRIJEME PISANJA PORUKE	DATUM PISANJA PORUKE

ZA: (VELIKA ŠTAMPANA SLOVA)

tekst poruke:

OD : VELIKA ŠTAMPANA SLOVA

Samo za radio operatore:

PRIMLJENO OD:	DATUM:	VRIJEME UTC:	POSLANO ZA:	DATUM:	VRIJEME UTC:



MESAGGE

SERIAL NO.	PRIORITY	STATION OF ORIGIN	WORD COUNT (CHECK)	PLACE OF ORIGIN	FILING TIME	FILING DATE

TO: (BLOCK LETTERS)

MESSAGE TEXT:

FROM: BLOCK LETTERS

For radio operator use only:

RECEIVED FROM:	DATE:	TIME UTC:	SENT TO:	DATE:	TIME UTC: